

t85_finseq_2

(TMGv9djkwucMUkDMZ7o5kCMfTZeaEmWvPVN)

October 27, 2020

Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4_funcop_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k6_finseq_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_relat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_finseq_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m2_finseq_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k3_finseq_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_xboole_0 : \iota$ be given. Let $k1_card_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_card_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k5_numbers : \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & \forall X0.(\neg v1_xboole_0 X0) \Rightarrow (\forall X1.(\neg v1_xboole_0 X1) \Rightarrow \\
 & (\forall X2.(\neg v1_xboole_0 X2) \Rightarrow (\forall X3.(m1_subset_1 X3 X1) \Rightarrow \\
 & (\forall X4.((v1_relat_1 X4) \wedge ((v1_funct_1 X4) \wedge (v1_finseq_1 \\
 & X4)))) \Rightarrow (\forall X5.((v1_funct_1 X5) \wedge ((v1_funct_2 X5 (k2_zfmisc_1 \\
 & X0 X1) X2) \wedge (m1_subset_1 X5 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 \\
 & X0 X1) X2)))))) \Rightarrow (\forall X6.(m2_finseq_1 X6 X0) \Rightarrow ((X4 = k4_funcop_1 \\
 & X5 X6 X3) \Rightarrow (k3_finseq_1 X4 = k3_finseq_1 X6)))))))))
 \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & \forall X0.(\neg v1_xboole_0 X0) \Rightarrow (\forall X1.(\neg v1_xboole_0 X1) \Rightarrow \\
 & (\forall X2.(\neg v1_xboole_0 X2) \Rightarrow (\forall X3.(m1_subset_1 X3 X1) \Rightarrow \\
 & (\forall X4.((v1_funct_1 X4) \wedge ((v1_funct_2 X4 (k2_zfmisc_1 X0 \\
 & X1) X2) \wedge (m1_subset_1 X4 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 \\
 & X0 X1) X2)))))) \Rightarrow (\forall X5.(m2_finseq_1 X5 X0) \Rightarrow (m2_finseq_1 (\\
 & k4_funcop_1 X4 X5 X3) X2))))))
 \end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1_xboole_0 X0) \Rightarrow (X0 = k1_xboole_0) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & \forall X0.((v1_relat_1 X0) \wedge ((v1_funct_1 X0) \wedge (v1_finseq_1 X0))) \Rightarrow \\
 & (k3_finseq_1 X0 = k1_card_1 X0)
 \end{aligned} \tag{4}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(\neg v1_xboole_0 X0) \Rightarrow ((\neg v1_xboole_0 (k1_card_1 X0)) \wedge (v1_card_1 (k1_card_1 X0))) \quad (5)$$

Assume the following.

$$v1_xboole_0 k1_xboole_0 \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1_xboole_0 X0) \Rightarrow ((v1_xboole_0 (k1_card_1 X0)) \wedge (v1_card_1 (k1_card_1 X0))) \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(m2_finseq_1 X1 X0) \Rightarrow ((v1_funct_1 X1) \wedge ((v1_finseq_1 X1) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 k5_numbers X0)))))) \quad (8)$$

Assume the following.

$$\forall X0.m2_finseq_1 (k6_finseq_1 X0) X0 \quad (9)$$

Assume the following.

$$\forall X0.k6_finseq_1 X0 = k1_xboole_0 \quad (10)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1))) \Rightarrow (v1_relat_1 X2) \quad (11)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.(\neg v1_xboole_0 X0) \Rightarrow (\forall X1.(\neg v1_xboole_0 X1) \Rightarrow \\ & (\forall X2.(\neg v1_xboole_0 X2) \Rightarrow (\forall X3.(m1_subset_1 X3 X1) \Rightarrow \\ & (\forall X4.((v1_funct_1 X4) \wedge ((v1_funct_2 X4 (k2_zfmisc_1 X0 \\ & X1) X2) \wedge (m1_subset_1 X4 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 \\ & X0 X1) X2)))))) \Rightarrow (k4_funcop_1 X4 (k6_finseq_1 X0) X3 = k6_finseq_1 \\ & X2)))))) \end{aligned}$$